

САНГА ОЛОХ

Хабыт
1931 оның алтынның
йылғас таңсар

ССКП ЧУРАПЧЫТААБЫ РАЙКОМУН УОННА НАРОДНАЯ
ДЕПУТАТТАР ОРОЙОУОННААБЫ СОВЕТТАРЫН ОРГАНА

№15 (5215)

1979 ЫЛ. ОЛУНИҮ 3 КУНДА
СУБУОТА

Сынанта
2 жарчы.

АГИТАТОР — ИДЕОЛОГИЧЕСКАЙ ҮЛЭННІТ

каларнын олохтооң партийний уонна советской организацийн уураахтарын уонна практический үзүүлүрниң наалсаада ти-фразоччилариниң, п. политической, экономической агитатордар — партия уонна правительство политисоруктарын толорууга көбүлээчилеринин буодар партия идеологическая нааддара. «ССКП ХХV съездын уураахтарын олохко киллэрине тылышын политической агитации оруулун үздөтийн туунаң» ССКП Комитеттеги турасын идеологический үзээ, съезд уураахтарын олохко киллэрине агитатордар ураты оруулдаштарда балытсымит. Агитационный үзээ маастарды, биргэдэлкөрдүү, орто салай-эр кадедары күүжүүлдүрдүү.

Оройонгыга билингиг 365 агитатордар бааллар. Карл Маркс алтынан союз Болтугурдаа, Эрилик Эристикин алтынан союз Хадардаа, «Айкутсовхострой» ТМУ-пазы, Чурапчы 1 №-дээх айын кылаштаах оскуулательлабы түннүү интернат-оскуулательлабы партийний терилтээр агитатордар үзүүлүрниң балынзахтык төрлийнлэр. Он да ишин ити төрлийнлэрэг производственней серудаахтары толорууга, үзээнтегр ортолоругар идейний-политический үзүүлүгү мыйтыга агитатордар оруулдарда бийләрдин үздөт.

Од азгырь-доод партийний төрлийнлэр бу үзээ болон толоруун сүттээ суюх уураллар. Тын хайдаймыстыбын производствений-технический хааччынын оройоннааы холбоонуун курдук албох үзүүлтийн колективика биш да агитатор анамматар. Оройоннааын агуут, одох-даанаах комбинаттарыгар, промкомбинака, сүүт-слизиистий органикагар агитатордар ахсаннана олус айылдаа. Булаадын турар ССРС Верховный Советыгар быйбарынан сибээстээм кинилер ахсаннана албээтиниорилэхтээ.

Агитатордага бастайсанай үзүүлүр семинардар, инструктажтар, субъ муньшахтар, научной-практический, методический конференциалар, методический советтар алсан-мизэн төрлийнлөттөр. Манындаа партийний төрлийнлэр ураты болон толоруун ууралларда эрдилдер.

Идейний-ниттер үзээ кэлүүнүүк сыйынчынын олохко киллэрине агитатордар бийччы үзүүлхэхтээр. Узо коллективтарын кинизди соруктарын учугтаан, производствений балыннаны, албайзалист-блээри толорууга социалистический куоралынын төрлийнлөрнен буолуухаахтар. Куоталынын түүнүүк төрөл хас бишрдии рабочайга тута тийшитин хааччы-хыхтаахтар.

Агитатордар бишрдилгэн үзүүлтийн, дөнөнор балхтерүүрүү судургүү, тийнитиң тылышын бэснээдэллэр, сарыллары, инициаторилори төрлийнхэхтээр, Бойобуй листоктары, «Чавылдамнары» табаарахтаахтар.

Субу киниздэг кинилер быйбар ишишээн муньшахтары төрийнгэ, быйбар комиссияларын ынтар үзээрийн активийдийн үзүүлхэхтээр. Дөн политический төрөл үзээ активностарын оро көтөөн, быйбар чизэнгээр социалистический албайзалист-блээри манынчарынга, санга бачынчарын айеенүүнгэ, бастынчар опытуудын тарватынга үзүүлхэхтээр. «ССРС Верховный Советыгар быйбар туунаң» ССРС Сокуонун, туроруллубут депутатка кандидаттар биографияларындаа бишрдии быйбардааччынга тизэрдээ зиннилхатар.

Тухха барытгар тус бийэ хотобура ураты миссии ылар. Агитатор коллективи олерэр киниздэг оройон, бишрдилгэн дөнүү үзүүлүр ини булаарын бары оттүнүүн ижигүү суюх буолуун холобурун көрдөрүүт үзүүлүгүү.

Партия идеологический үзүүлтийн — агитатордаги шитигэ, үзүүлтийн, кинилер көбүлүүр күүстүрүн толоруун туунаңыга партийний төрлийнлэр күннөтэ үзээн, птицетка сорудхтарын толорууга, үзүүлтийн идейний-политический шитигэ бишр төрөл күүтүнэ иккитехтээр.



**Кулун тутар
4 КУНДА
ССРС Верховный
Советыгар
быыбар**

**Норуот бүт-
түүнүн бы-
раанынны пар-
дьоңуннаах
бэлэб и!**

БИИР САНА-АНАН

ССРС Верховный Советыни Национальностарын Советыны быйбарытар 697 №-дээх Манз-Халгасын быйбардыр уокуруун киниздэг — Майя сэмиин-шынтийгар быйбар уокуруун таңы комиссиянын муньшадаа буолып застаа. Муньшады комиссиян председателээ Г. П. Федорова салааны мыйтта.

Муньшадаа бу уокуруун таңындаа кандидатын Айкеевский орой он Петр Алексеев алтынан союзконуун биргэдэлчилэгээрийн Д. Д. Тимофеевын олооуун суюн, таңа сэтийнчирийн туунаан бийлийнэрдээ Ити киниздэг Д. Д. Тимофеевын кандидатура таңындаа кандидатура таңындаа кандидатын А. П. Попов (Чурапчы), А. В. Артемьев (Амма), М. П. Башнева (Манз-Халгас).

Муньшадаа ССРС Верховный Советыни Национальностарын Советыны быйбары 697 №-дээх Манз-

тутара В. Е. Ильинев турордада.

Петр Алексеев алтынан союзконуун кандидатын Айкеевский орой он Петр Алексеев алтынан союзконуун биргэдэлчилэгээрийн Д. Д. Тимофеевын олооуун суюн, таңа сэтийнчирийн туунаан бийлийнэрдээ Ити киниздэг Д. Д. Тимофеевын кандидатура таңындаа кандидатура таңындаа кандидатын А. П. Попов (Чурапчы), А. В. Артемьев (Амма), М. П. Башнева (Манз-Халгас).

Муньшадаа ССРС Верховный Советыни Национальностарын Советыны быйбары 697 №-дээх Манз-

Хагаластаары быйбардыр уокуруун таңдуу таңындаа кандидатын Айкеевский орой он Петр Алексеев алтынан союзконуун биргэдэлчилэгээрийн Дарий Дмитриевши Тимофеевын регистрациянын туунаан ураасын бишр санланын мыйнин.

Уокуруутаасы быйбардыр комиссиянын муньшадын таңындаа кандидатын Айкеевский орой он Петр Алексеев алтынан союзконуун биргэдэлчилэгээрийн Дарий Дмитриевши Тимофеевын регистрациянын туунаан ураасын бишр санланын мыйнин.

Уокуруутаасы быйбардыр комиссиянын муньшадын таңындаа кандидатын Айкеевский орой он Петр Алексеев алтынан союзконуун биргэдэлчилэгээрийн Дарий Дмитриевши Тимофеевын регистрациянын туунаан ураасын бишр санланын мыйнин.

Уокуруутаасы быйбардыр комиссиянын муньшадын таңындаа кандидатын Айкеевский орой он Петр Алексеев алтынан союзконуун биргэдэлчилэгээрийн Дарий Дмитриевши Тимофеевын регистрациянын туунаан ураасын бишр санланын мыйнин.

Уокуруутаасы быйбардыр комиссиянын муньшадын таңындаа кандидатын Айкеевский орой он Петр Алексеев алтынан союзконуун биргэдэлчилэгээрийн Дарий Дмитриевши Тимофеевын регистрациянын туунаан ураасын бишр санланын мыйнин.

Уокуруутаасы быйбардыр комиссиянын муньшадын таңындаа кандидатын Айкеевский орой он Петр Алексеев алтынан союзконуун биргэдэлчилэгээрийн Дарий Дмитриевши Тимофеевын регистрациянын туунаан ураасын бишр санланын мыйнин.

Уокуруутаасы быйбардыр комиссиянын муньшадын таңындаа кандидатын Айкеевский орой он Петр Алексеев алтынан союзконуун биргэдэлчилэгээрийн Дарий Дмитриевши Тимофеевын регистрациянын туунаан ураасын бишр санланын мыйнин.

Уокуруутаасы быйбардыр комиссиянын муньшадын таңындаа кандидатын Айкеевский орой он Петр Алексеев алтынан союзконуун биргэдэлчилэгээрийн Дарий Дмитриевши Тимофеевын регистрациянын туунаан ураасын бишр санланын мыйнин.

Уокуруутаасы быйбардыр комиссиянын муньшадын таңындаа кандидатын Айкеевский орой он Петр Алексеев алтынан союзконуун биргэдэлчилэгээрийн Дарий Дмитриевши Тимофеевын регистрациянын туунаан ураасын бишр санланын мыйнин.

Уокуруутаасы быйбардыр комиссиянын муньшадын таңындаа кандидатын Айкеевский орой он Петр Алексеев алтынан союзконуун биргэдэлчилэгээрийн Дарий Дмитриевши Тимофеевын регистрациянын туунаан ураасын бишр санланын мыйнин.

Уокуруутаасы быйбардыр комиссиянын муньшадын таңындаа кандидатын Айкеевский орой он Петр Алексеев алтынан союзконуун биргэдэлчилэгээрийн Дарий Дмитриевши Тимофеевын регистрациянын туунаан ураасын бишр санланын мыйнин.

Уокуруутаасы быйбардыр комиссиянын муньшадын таңындаа кандидатын Айкеевский орой он Петр Алексеев алтынан союзконуун биргэдэлчилэгээрийн Дарий Дмитриевши Тимофеевын регистрациянын туунаан ураасын бишр санланын мыйнин.

Уокуруутаасы быйбардыр комиссиянын муньшадын таңындаа кандидатын Айкеевский орой он Петр Алексеев алтынан союзконуун биргэдэлчилэгээрийн Дарий Дмитриевши Тимофеевын регистрациянын туунаан ураасын бишр санланын мыйнин.

Уокуруутаасы быйбардыр комиссиянын муньшадын таңындаа кандидатын Айкеевский орой он Петр Алексеев алтынан союзконуун биргэдэлчилэгээрийн Дарий Дмитриевши Тимофеевын регистрациянын туунаан ураасын бишр санланын мыйнин.

Уокуруутаасы быйбардыр комиссиянын муньшадын таңындаа кандидатын Айкеевский орой он Петр Алексеев алтынан союзконуун биргэдэлчилэгээрийн Дарий Дмитриевши Тимофеевын регистрациянын туунаан ураасын бишр санланын мыйнин.

ДОСТОЙНЫЙ КАНДИДАТ

Национальностар Советшарын бывыбарыгар 16-дээх Красноярскайдаа бывыбардыр уокуруун таңындаа кандидатын шуруоруу

Икутскайдаа ГРЭС работайдаа, сүлүүссаалахтара шынчилтээ үйүс сымын үзээ-хамаска бөөнгөн сэтийнчилэгээрийн түмүнтэббээрэ. Кинилэргэ ССРС Верховный Советыни Национальностарын Советыны быйбарыгар 16 №-дээх Красноярскайдаа быйбардыр уокуруун таңындаа кандидатын Айкеевский орой он Петр Алексеев алтынан союзконуун биргэдэлчилэгээрийн Д. Д. Тимофеевын олооуун суюн, таңа сэтийнчирийн туунаан бийлийнэрдээ Ити киниздэг Д. Д. Тимофеевын кандидатура таңындаа кандидатура таңындаа кандидатын А. П. Попов (Чурапчы), А. В. Артемьев (Амма), М. П. Башнева (Манз-Халгас).

Муньшадаа ССРС Верховный Советыни Национальностарын Советыны быйбары 697 №-дээх Манз-

судуусалахтарын ваттарытын ССРС Верховный Советыни Национальностарын Советыны быйбарыгар 16 №-дээх Красноярскайдаа быйбардыр уокуруун таңындаа кандидатын Айкеевский орой он Петр Алексеев алтынан союзконуун биргэдэлчилэгээрийн Д. Д. Тимофеевын олооуун суюн, таңа сэтийнчирийн туунаан бийлийнэрдээ Ити киниздэг Д. Д. Тимофеевын кандидатура таңындаа кандидатура таңындаа кандидатын А. П. Попов (Чурапчы), А. В. Артемьев (Амма), М. П. Башнева (Манз-Халгас).

Муньшадаа ССРС Верховный Советыни Национальностарын Советыны быйбары 697 №-дээх Манз-

судуусалахтарын ваттарытын ССРС Верховный Советыни Национальностарын Советыны быйбарыгар 16 №-дээх Красноярскайдаа быйбардыр уокуруун таңындаа кандидатын Айкеевский орой он Петр Алексеев алтынан союзконуун биргэдэлчилэгээрийн Д. Д. Тимофеевын олооуун суюн, таңа сэтийнчирийн туунаан бийлийнэрдээ Ити киниздэг Д. Д. Тимофеевын кандидатура таңындаа кандидатура таңындаа кандидатын А. П. Попов (Чурапчы), А. В. Артемьев (Амма), М. П. Башнева (Манз-Халгас).

Муньшадаа ССРС Верховный Советыни Национальностарын Советыны быйбары 697 №-дээх Манз-

судуусалахтарын ваттарытын ССРС Верховный Советыни Национальностарын Советыны быйбарыгар 16 №-дээх Красноярскайдаа быйбардыр уокуруун таңындаа кандидатын Айкеевский орой он Петр Алексеев алтынан союзконуун биргэдэлчилэгээрийн Д. Д. Тимофеевын олооуун суюн, таңа сэтийнчирийн туунаан бийлийнэрдээ Ити киниздэг Д. Д. Тимофеевын кандидатура таңындаа кандидатура таңындаа кандидатын А. П. Попов (Чурапчы), А. В. Артемьев (Амма), М. П. Башнева (Манз-Халгас).

Муньшадаа ССРС Верховный Советыни Национальностарын Советыны быйбары 697 №-дээх Манз-

судуусалахтарын ваттарытын ССРС Верховный Советыни Национальностарын Советыны быйбарыгар 16 №-дээх Красноярскайдаа быйбардыр уокуруун таңындаа кандидатын Айкеевский орой он Петр Алексеев алтынан союзконуун биргэдэлчилэгээрийн Д. Д. Тимофеевын олооуун суюн, таңа сэтийнчирийн туунаан бийлийнэрдээ Ити киниздэг Д. Д. Тимофеевын кандидатура таңындаа кандидатура таңындаа кандидатын А. П. Попов (Чурапчы), А. В. Артемьев (Амма), М. П. Башнева (Манз-Халгас).

КӨДҮҮС, ХАА

ЧУРАПЧЫ ОРОЙОНУН СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЙ

Биңиэхэ хас бишрдии
үләнит, хас бишрдии
үлэ коллектива бэ-
йэтин үлэтин туп-
саарга тыын интэри-
эстээх буолара наада.

(Л. И. Брежнев ССКП КК
сэтийнитээби (1978 с.)
Пленумгар этийттэн).

Орбуюн үзүүтгээ ССКП ХХV съёни уурахтрын
дохкоо киалэрээр ишни социалистической үүдэлжилли-
мын ишгийн танитан, онус пятилетка үнүс, удирдай
смыны билэвшиарын сийнинэхтиг тэлээ дулар. Тын
ханаайстыбытагар уонна промышленноска сургуу
производствийн сорудахтар аяарылднышар.

ССКП КК от ишгийн танитан (1978 с.) Пленумгарын тутаахтарынан уонна буол ая-
ры туар ССРС Верховный Советын Сынчарын ира-
куурдуулсан турал ишилээр партия ХХV съёни турог-
бут баардай соруктарын дохкоо гэгээ онус пя-
тилетка төрдүс смыльгар до обнуулагч хардымын ог-
тор уонна В. И. Ленин төрөбүтээ 110 салы түүхүү
персона ханаайтындаа сухо үзүүнэ ишни ишни соци-
алистический эбнээстээлистибийн ылымалар.

ТЫА ХАНААЙСТЫБАТЫГАР Сүхүү иштийнтигээр

Сын бүтүүтүүгөр ынах сүхүү ахсаанин 19400-ка,
сынчнын 12290-га тизэрдэг.

Хас бишрдийн фуржийн ишнээлтэй үтүүлжиллийн
асын саллааар 74 кг-ийн түрээн, 1320 кг-ын мырьа,
үтүүлжиллийн 9500 тоннана тизэрдэг, 1978 сал-
лааар 533 тоннанаа албаторгээ.

Государстворч туттарылар сүхүү ертөнчийн 312 кг-тай ишдээс сухо үзүүлжиллийн, од иш-
тийн 1385 салынан түүнчлийн тутууга турордай,
тынчнаах майланын 353 ижлаа тизэрдэг.

Туттарылар сүхүү 85 барынан түрдүк тойтуулжил-
лийн ишгийн түрэгээр.

Хас 100-түү ылахтан 72-лии чирэй, 100-түү
бийтэн 70-иши кулууну ыларга.

Сүхүү мэргэжлийн ишгийн эбнээстээ-
листибээри бары корундийн толорорго.

Хонуу үлэлэригээр

Бааынаны таастаачын ханаайстыбатын тупеард-
га, 10000 тонна органический улдуур ууну киалэрээр,
сааки ынчнын ынчлэгээг агресивический бодьохкоо
мынтарга. Туорахтах культуралары 5000 гектара
ынчан, гектар ахсийн 9,7 центнер, вазэбийнан
4850 тонна түүнчлийн хөмүү рга.

Ардахтар танын уунаа куттарор техника толору
үзүүлжиллийн ханаайстыбатыга. Хас бишрдийн гектартай
100-110 центнер хэртүүшүү түүтүүтүү ынчан.
Улахан боломтсон сүхүү ынчлэгээг ахсийнхан куль-
туралары үүчинэрийг турарга.

Государствоны үйлчилгээ ахсааныг

Эти ахсаанын 2670 тоннаа тизэрдэг, балдааны
асын саллааар 153 тоннанаа аяарга.

Үтүү туттарын билэвшиарын гасын саллааар 735
тонна ишни аяар, государствоа 7700 тоннанаа
асын саллааар.

Ийн дойдуга 175 түн, солж кылзанаах түүлээби
бизар, билэвшиарын 40 түн, солжубайынан кунаарга.

Одургот астарын уонна хортуюппуй соротуулжил-
лийн сорудахтарын аяара толортурга.

Айылык базын шэрийнгэ

Ходууланы төрдүүтэй туттаран оноруу, тынчны
базындаа аянан селлофун билэвшиарын бодьохторун
ильчиж толортурга. Бодурга, Туолбуккын уонна Дээч-
чимээр сүнүүгээ ынчлэгээг салар культуралары ынчан,
сингирдан үүнчлэгээр.

34000 тонна бастыг ханаайстыбалаах оту, 5000
тонна салын, 700 тонна сенэй, 600 тонна от-
хийнээжийн бэлэннээр, 8 тонна от сиаметийн хому-
йтарга.

Техника үлэтигээр

Сүхүү иштийн ынчахан үзүүлэлийн механизация-
лалын төтимин түрэгээр, 1200 ынчаны майнын,
1300 сүхүүнүү үзүүлжиллийн, 600 сүхүү ишнүүнүү
ынчлаачийн, 400 сүхүүгээ ынчлэгээг тардатынны
механизацияллыгээр.

Сын үсгэтийн автопарк үзүүлжиллийн 5 мел. тонна кило-
метрээр тизэрдэгээр. Хас бишрдийн трактор онорон таана-
рынтын 1600 условийн-эталодийг гектарга тизэрдэгээр.

Экономический үзэбэ

Квартал ихин экономический мрыйчилдэлээр
специалист танын рабочийдад дүүлэхийнээ-
ригээр танаарах ишгээр.

Средстволары, матырыгайдалары измичилэхийн рэжим
ийн ынчлаачихыг туттара, сүүктэри, хөрөнгөүүлэ-
лары, буорту буолууну утрын охцунаарга, буруйдаахтар-
тан материалийн ирдэбилийг түүвэрдэгээр.

ПРОМЫШЛЕННОСКА

Бородууксуйаны оноруу уонна багтрын саллааары
билэвшиарын ахсийн 25 кунуугэр толорорго, үзүү
оноруу комбинатыгээр. Онус пятилетка түрэгээ
саллааарын Октябрьской революции 62 салы
саллааары сорудавы ахсийн 25 кунуугэр толор-

руутуутуу үрдэтийн сорудавы аасын 1978 ш-
бытааар 1 барынан аяарга, бородууксуй
чынчыбатын туслаарга.

Этүүт комбинатыгээр. Оногулдубут бородуукс-
суйн батарын кээзийн билэвшиарын таадар 18 түн
куобайынан түрдэгээр, уз сонор танаарын
лавлагамыттан 1 барынан түрдэгээр, 3 түн
куобайдаа барсы киллэрэгээр, уз аялдаг, 1
ны оноруу бид аяны 0,5 барынанын аяарга.

Тын ханаайстыбатын производственный тех-
никээ хяччийны оройоннаабы холбоогар. Бор-
одууксуйны оноруу саллааары билэвшиарын ахсийн
куунугэр толорорго. Механизированний этогт
ны таанын 22 түн, солж, автозэр 2 түн
ишигээр узани толорорун түннээр.

10 тонна уматыгы кэмчиллигээр.

1000 гектар сирэг мийральян уевурдуу
лэрэргэ.

Балдааны таанын 4 трактор, 2 автомашин-
и телээрин оромуунчлурга.

Сүхүү иштийн ынчахан улзарын механизаци-
онийн төрүү ти-рдэглийт сорудавы
түнэн 2 түн, солж, узини ынчлэгээр.

12 квартираахаа ослор дынхи туттара.

Промкомбинанка. Баловий бородууксуйаны
уонна батары билэвшиарын ахсийн 25 кунуугэр
толорорго.

Уз энгурмуутуутун 1 барынан түрдэгээр.

Типографияга. Пятилетки гэргэ салын ын-
чахийн 20 кунуугэр, оттон саллааары сорудавы
салын 25 кунуугэр толорорго.

Уз энгурмуутуутун 1 барынан түрдэгээр.

Лесспүннэ. Оттор майын бэлэннээр ишни
бийдээлийн ахсийн 25 кунуугэр толорорго. Би-
таанын 400 кубометр майын соротуулжил-
лийн атныгырга.

Бородууксуйаны батарынын 3 түн, солжубай-
лын огроон танаарынтын 2 барынанын түн-
нээрдийн кийнхээ огноо танаарын аасын 1
солж, 97 харчынан үзүүлжилэгээр, бий-
чийн почтотуу 1 барынан аччагаа, сакласчилдэ-
гүүлэг бородууксуйан 95 барынанын түн-
нээрдийн туттараарга.

Олон-дээнах комбинатыгээр. Ишнээжилжээ
оноруу билэвшиарын ахсийн 25 кунуугэр том-
жийн кийнхээ огноо танаарын аасын 1
солж, 97 харчынан үзүүлжилэгээр, бий-
чийн почтотуу 1 барынан аччагаа, сакласчилдэ-
гүүлэг бородууксуйан 95 барынанын түн-
нээрдийн туттараарга.

Коммунальный предприятиел уонна тупа-
зуву комбинатыгээр. Онус пятилетка түрэгээ
саллааарын Октябрьской революции 62 салы
саллааары сорудавы ахсийн 25 кунуугэр толор-

руутуутуу үрдэтийн тутаарын танаарын
ханаайстыбатын ученийдара тэрээ коммунистический тутуу бары
ларынан бэлиэтиир түнүгээр бэйэлэрин
тарын ууруохтара дээн ССКП Кийн Н

(ССКП КК)

